

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

POSSIBLE ANSWERS FOR : SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri ya Bobedi)

KAROLO YA A
MABOKO
POTSO 1

Baithuti botlhe ba tshwanetse go araba nopolo e.

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | Kgwele ya dinao: Motshameko wa kgwele ya dinao / maoto. | (2) |
| 1.2 | ke F.M. / Seyalemoya / Waelese / Radio Motswedding. | (2) |
| 1.3 | Tlhatlhagano | (2) |
| 1.4 | (a) Phoso ya motshameki ya ntlha e e leng tsiboso.
Tiriso ya puo e e sa batlegeng
Go kgalema motshameki
Tshameko e e makgwakgwa
Fa o dia nako. | (2) |
| | (b) Motshameki o ntshiwa mo le patlelong
Fa o ne a filwe karata e e serollana pele.
Fa o tshamekile ka tsela e e kotsi thata. | (2) |
| | | [10] |

POTSO 2

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 2.1 | | |
| 2.1.1 | Ka lorato | (1) |
| 2.1.2 | Kutlobotlhoko/boineelo/go ipona o se mosola | (2) |
| 2.1.3 | Pheteletso / Tshwantshiso. | (2) |
| 2.1.4 | A utlwile botlhoko/a ikotlhaya/a bone se se tshosang / A lela / A tsielegile / Go senyegile | (2) |
| 2.1.5 | (a) Legodimong Modimo o teng / Godimo thuso e teng.
(b) Go mo dikologa/Go mo direla mosako | (2) |
| 2.1.6 | Tshwantshanyo | (2) |
| 2.1.7 | Wa lela jaaka mosadi | (2) |
| | | [15] |

- 2.2
- 2.2.1 Go tlhokomela diruiwa jaaka dinku, dipodi, dikgomo./Go isa diruiwa nageng/Phulong le go di gorosa gae maitseboa. / Go disa. (2)
- 2.2.2 (a) Fa modisa a ka go bolelela gore ena ke mang o tla ja monate / A ipoke (2)
- (b) Modisa o na le kitso e e tseneletseng ya puo ya gagwe Modisa o na le botswerere mo puong. (2)
- 2.2.3 (a) Lesomo; letsopa / Matlhale. 2x2=(4)
- 2.2.4 Bašwa ba setse fela ba se na kitso ya setso. / Ga ba itse puo. / Ga ba itse kgomo (2)
- 2.2.5 Mmopa / Motho wa kgale. (2)
- 2.2.6 Setlhako sa letlalo la kgomo. / Setlhako (1)
- [15]
- 2.3.1 Batlamoletlong/Baeng / Batlase / Balalediwa
- 2.3.2 Go kaya gore di lolea/ga di na sepe ba tsere dijo tsothe ba lebala le monyadi tota / Dijo di fedile. (2)
- 2.3.3 Sešura (2)
- 2.3.4 Botho jwa motho bo fedile, ga go na pharologano magareng a gagwe le phologolo (2)
- 2.3.5 Go lela selelo o herima / Go nna mo tsietsing / tlalelong (2)
- 2.3.6 Mmoki o a ngongorega/ga a itumelela se se diragetseng gonne a omana gore le monyadi tota o timilwe dijo. (2)
- 2.3.7 Tlhatlhagano kwa bofelong (2)
- 2.3.8 Mmaagwe Monyadiwa / Motsadi. (2)
- [15]
- 2.4
- 2.4.1 Go fedisa tlhaolele "apartheid" / Go fedisa Bosemorafe / Go fedisa kgatelelo (2)
- 2.4.2 O bone mokapelo/moratiwa/lekgarebe/Mosetsana / Mosadi (2)
- 2.4.3 O bone mokapelo/mosetsana mme ke yo e seng wa morafe wa gaabo / Mosadi o bone sethunya sa pelo / sa Seena (2)
- 2.4.4 Mmogo ba nne le bana/Go nna le bana le ena / Batla aga lelapa / Ba tla nna mmogo. (2)
- 2.4.5 Kgole ya lorato / ya go lenyalo / Ya tshwaraganyo. (2)
- 2.4.6 Tlogelo (2)
- 2.4.7 Thunya (2)
- 2.4.8 Magadi a ntshitswe / Kgomo tsa bogadi. (1)
- [15]
- PALOGOTLHE: [40]**

KAROLO YA B**POTSO 3
TERAMA***Dintshontsho tsa Lorato: L D Radikadi*

3.1.1	Poloko / Mosadi wa ga Sebopeng	(1)
3.1.2	Mmamotia	(1)
3.1.3	Fa mahube a sa / Phakela o mogolo / ka matsha	(2)
3.1.4	Sebopeng le Poloko / Batlhokomedi ba gagwe	(2)
3.1.5	Ke ba losika lwa kgosing / Batho ba maemo.	(2)
3.1.6	Go sasanka masigo.	(2)
3.1.7	Go tihabisa ditlhong/Go nyatsisa ka batho/Go pagololwa seriti/Go pagololwa tlotlo. / Go tsenya matlho.	(2)
3.1.8	mephato ya kgosi	(2)
3.1.9	Polao ya ga Ponalo	(2)
3.1.10	Ponalo le Mmamotia ba omana kwa ntlong ya ga Sakoma. Mmamotia o a sia mme o tsena kwa ga kalafi, e bile Kalafi o mo fa maroko. Mo mosong Ponalo o tsoga a bolailwe, e bile a latlhetswe mo Mmamotia o neng a robetse gona.	(6)
3.1.11	Mmui ke mogatsa rrangwaanagwe mmuisiwa / Mmui ke mmangwaanagwe mmuisiwa.	(2)
3.1.12	Kwa ga Kalafi	(2)
3.1.13	Kalafi le Mmamotia ba tshabela kwa Mokwena / Mmamotia, Kalafi le Sakoma ba swelang teng / Mokwena / Tebele.	(2)
3.1.14	Terama ya matlhotlhapelo / Masisapelo / Masetlapelo / Ya kutlobotlhoko.	(2)
		[30]

KGOTSA

- 3.2 Mo potsong e, a dikarabo tsa Baithuti di tsewe tsia.
Sakoma
- Ke ena moanelwamogolo. O simolola ditiragalo ka go ratana le Ponalo.
 - O ratana gape le Mmamotia a ntse a itse gore go ya ka setso seno ga se a dumelelwa
 - O tihola kgotlhang fa gare ga Ponalo le Mmamotia ka go itsise batlamoletlong gore Mmamotia ke mosadi wa gagwe
 - O bolaya Ponalo ka ntlha ya fa a lemoga gore ke ena sekgoreletsi mo loratong lwa gagwe le Mmamotia
 - Ka lefufa o bolaya kalafi.

Mmamotia

- O montle o gapa mongwe le mongwe maikutlo
- O dumela lorato lwa ga Sakoma e tswa a itse gore go na le dikgoreletsi
- Kwa moletlong kitso ya gore o ratana le Sakoma go Ponalo e tlhola kilo/letlhoo le legolo
- Mmamotia o rogakwa ke Ponalo gore o ikabetse nyalo.
- Mmamotia o tshabetse kwa ga Kalafi mme bofelong Kalafi le Sakoma ba a bolaana ka ntlha ya ga Mmamotia mosadi yo ba mo ratang ba le babedi

Rrekgosi

- Ke tsala ya go swa le go tlhonama ya ga Sakoma
- O tlotlheletsa Sakoma wa mofaladi gore a ratane le Mmamotia wa Mongwato, e tswa a itse gore ga go dumelesege
- O neela Sakoma maele gore a direng fa a kopana le Mmamotia, e bile o a mo felegetsa fa a ya go kopana le Mmamotia kwa molapong
- O bolelela Mmamotia gore ga go phoso fa a ka ratana le Sakoma, mme e bile ka seno o tla bo a kopanya merafe e.
- Kwa bofelong Rrekgosi ya a tshegetse Sakoma mo mathateng.

Mmadiphefo

- Ke ena morongwa wa ga Sakoma
- Ke ena yo o tlotlheleditseng Sakoma gore a ye go ipala mabala a kgaka mo go Mmamotia ka go bua maaka.
- O ne a bolelela Sakoma gore basadi ba bua ka ena thata
- O ne a bua gore Mmamotia ke mongwe wa basadi bao.
- O bolela fa Mmamotia a rata sebintšholo le moletsi wa sona.

Ponalo

- O ratana le Sakoma
- Kitsiso ya gore Mmamotia ke mosadi wa ga Sakoma kwa moletlong e baka letlhoo le legolo mo go Ponalo.
- O fitlhela Mmamotia kwa ntlwaneng ya ga Sakoma, o a mo rogaka.
- Ponalo o bolawa tse Sakoma
- Loso la ga Ponalo le ba ka kgotlhang e kgolo.

Kalafi

- Ke ena mokganatiro kgotsa molwantshi wa mogapatiro. O tlhagelela fa Mmamotia a sia go tswa kwa ntlong ya ga Sakoma, morago ga gore a lwe ka mafoko le Ponalo.
- Kalafi o fa Mmamotia maroko a sa mo itse le go mo itse.
- Kalafi o botsolotswa dipotso ke mophato morago ga gore setopo sa ga Ponalo se fitlhelwe mo ntlong ya gagwe
- Kalafi o simolola go nna le maikutlo a lorato mo go Mmamotia mme o ikaelela go mo sireletsa.
- Kalafi o bona go le botoka gore a sie le Mmamotia ba ye Mokwena.

[30]

KAROLO YA C**PADI****POTSO 4**

- 4.1.1 Moithuti/mogatse sehume/mogatsa Bra White/Mmaagwe Khuduga. (2)
- 4.1.2 Sehume/Bra White o tlhokafetse/Moithui o latlhegetswe ke mogatse. (2)
- 4.1.3 Ke tsietso ya thekete ya dipitse e Rrankelenyame a reng ga a e bone. Sehume ka mabetwaepelo o itaya Rrankelenyane. Mapodisa a motshwara, mme o ikana gore a ka se robale kgolegong. O a sia mme mapodisa a mo lelekisa go fitlha ba mo thuntsha. O ya go robala kokelong ka dikgobalo tse di masisi. A feleletsa a neetse mowa. 6x1=(6)
- 4.1.4
- (a) a leba fa fatshe/dinaong (2)
- (b) se tletse kutlobotlhoko/se lela / se tletse khutsafalo. (2)
- (c) mometso o o omeletseng/omileng (2)
- (d) go robala phakela/go sa itise/go robala fela fa letsatsi le sena go phirima / Go robala go sa le gale. (2)
- (e) go ya go robala (2)
- 4.1.5 itse gore ga go sepe se se fitlhegileng fa pele ga sefatlhego sa Modimo/sephiri se tla tswela pepeneneng (2)
- 4.1.6 go gaisana/go phadisana (2)
- 4.1.7 kutlobotlhoko/matlhotlhapelo / Masisapelo / Masellapelo (2)
- 4.1.8 mofuta/leina la naleli e e tlhagang mo maabanyaneng / fa letsatsi le sena go phirima. (2)
- 4.1.9 Khuduga (2)
- [30]**

KGOTSA

N.B. A dikarabo tsa Baithuti di tseiwe tsia.

4.2

- Ke tsala ya ga Rrankelenyane.
- Rre Sehume o tsalana le Rrankelenyane wa legwaragwara.
- Ba tlwaela go beeletsa dipitse mmogo, a bo a nna le tshepo gotlhe mo botsalanong jwa gagwe le Rrankelenyane.
- O tsietswa ka madi a thekete a pitse e e fentseng.
- Bra White ga a dumele gore e ka nna tsala ya gagwe e e ka tlisang tlhakatlhakano le khuduego
- Ntwa, khuduego e nna gona ka ntlha ya madi magareng ga gagwe le Rrankelenyane go fitlha mapodisa a utlwa modumo o o kanakana.
- Mapodisa ga a tlhomamise pele a tshwara Bra White
- Sehume o leka go sia, go tlhalosa, Owaai! matsapa fela
- Motho yo Rre Sehume o ne a ikanne gore a ka se robale kgolegong ntswa e le ene a tsieditsweng
- Fa mapodisa a ntse a lelekisa Rre Sehume jaana. Rrankelenyane o a bona, e bile o iphokisa phefo le mokapelo.
- Mapodisa a feleletsa a mo thuntse, mme o isiwa bookelong ka dikgobalo tse di sisimosang.
- Kwa bookelong ba lelapa ba tla go mo lekola.
- O a tlhokafala lefoko/lentswe la bofelo ke leina Rrankelenyane
- Ena Rrankelenyane o loga leano la go ya Tlokwe ka maikaelelo a go tshaba mathata kgotsa go timetsa motlhala wa gagwe mabapi le loso lwa ga RreSehume.
- Moithui e leng mogatsa Rre Sehume o sala a ipotsa gore naare Rrankelenyane o feletse kae
- Khuduga le ena o a gola, o ipotsa dipotso di gana go fela ka loso la ga ragwe, mme o tlhoka karabo, gonne Rrankelenyane o tsene ka lenga la seloko.

[30]